

## MORALO WA THUTO WA SELEMO O BOLEDITSWENG (KAMORAO HO COVID 19)

KEREITI YA 4 KOTARA YA 2				
BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
<b>BEKE 1 - 2</b>	<p><b>Ho mamela le ho phetha ditaelo</b></p> <p>Mohl., ditaelo bakeng sa ho etsa ho hong (tsela ya ho hlapa matsoho)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mosebetsi e lelelekelang: ho akanya /ho lepa</li> <li>• Hopola tsamaiso</li> <li>• Qolla makgetha a tema ya ditaelo</li> <li>• Ngola dihlooho tsa bohlokwa</li> <li>• Fana ka ditaelo tse hlakileng, mohl. ka hore re ka etsa bohobe jwang</li> <li>• Etsa dinoutsu mme o sebedise ditaelo tseo o di badileng</li> <li>• Botsa dipotso bakeng sa tlhakisetso</li> <li>• Bua ka ho hlaka ha ditaelo</li> </ul>	<p><b>Ho bala tema ya taelo</b></p> <p><b>(Haholo tse itshetlehileng ho sewa sa Corona/ Covid-19)</b></p> <p>Tema ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ho ho bala: lepa ka sehlooho le ka ditshwantsho</li> <li>• Sebedisa mawa a ho bala: ho lepa le ditemoso tsa maemo</li> <li>• Buisana ka dintlha tse ikgethileng tsa tema</li> <li>• Buisana ka tlhahlamano ya ditaelo</li> <li>• Sebedisa bukantswe ho lekola mopeleto le moelelo wa mantswa</li> </ul>	<p><b>Ho ngola tema ya ditaelo (mohl. ho etsa sanethaisara)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kgethela dikahare tse loketseng sehlooho</li> <li>• Sebedisa sebopelo se loketseng e le foreime</li> <li>• Lokodisa tlhahisoleseding</li> <li>• Sebedisa sehlooho le dipolelo tse tshehetsang ho bopa diratswana tse momahaneng</li> <li>• Sebedisa thutapuo, mopeleto, le matshwao a puo a loketseng</li> <li>• Nehelana ka mosebetsi o makgethe o sebedisa dihlooho, dibaka pakeng tsa diratswana</li> <li>• Rekota mantswa le meelelo ya ona bukantsweng ya hao</li> </ul> <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola</li> <li>• Ho ngola mekgwaritso</li> <li>• Ho boeletsa mosebetsi</li> <li>• Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>• Ho hlaola diphoso, le</li> <li>• Ho nehelana</li> </ul>	<p><b>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</b> lethusi, sekaopeho</p> <p><b>Mosebetsi o boemong ba polelo:</b> Lekgathe letlang</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puo:</b> Ho arola lentswe, tshebediso ya bukantswe</p>

KEREITI YA 4 KOTARA YA 3				
BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
<b>BEKE 1 - 2</b>	<p><b>Ho mamela palekgutshwe</b></p> <p>Tema ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesebetsi e lelekelang: ho akanya</li> <li>• Hlwaya baphetwa</li> <li>• Qolla mehopollo ya sehlooho</li> <li>• Buisana ka dintlha tse ikgethileng</li> <li>• Botsa dipotso bakeng sa ho fumana tlhahisoleseding</li> <li>• Araba dipotso tsa molomo</li> <li>• Ho amahanya le bophelo ba hao</li> </ul> <p><b>(Temakutlwisiso e mamelwang)</b></p>	<p><b>Ho bala palekgutshwe</b></p> <p>Tema ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ho ho bala: lepa ka sehlooho le ka ditshwantsho</li> <li>• Sebedisa mawa a ho bala mohl. okola ka hodimo bakeng sa mohopollo o akaretsang, tlovisa mahlo bakeng sa dintlha tse itseng, etsa dikakanyo, sebedisa ditemoso tsa maemo ho fumana moelelo</li> <li>• Buisana ka tlotlontswa e ntjha e tswang temeng e badilweng</li> <li>• Hlwaya le ho hlalisa maikutlo ka baphetwa</li> <li>• Hlalosa maikutlo ka tema o fana ka mabaka</li> <li>• Balla hodimo ka qapodiso le sekgahla se hlakileng</li> <li>• Sebedisa bukantswe ho lekola mopeleto le moelelo wa mantswe</li> </ul> <p><b>Ho ikgopotsa tema e badilweng ka boikemelo</b></p>	<p><b>Ho ngola pale e itshetlehileng boiphihlelong ba hae/ diketsahalong</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kgetha dikahare tse loketseng sehlooho</li> <li>• Sebedisa sebopeho sa pale e le foreimi</li> <li>• Kenyelletsa baphetwa</li> <li>• Sebedisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puo ka nepo.</li> <li>• Sebedisa tlotlontswa e batsi e amanang le sehlooho</li> </ul> <p><b>Iketsetse bukantswe</b></p> <p><b>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola</li> <li>• Ho ngola mokgwaritso</li> <li>• Ho boelatsa mosebetsi</li> <li>• Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>• Ho hlaola diphoso, le</li> <li>• Ho nehelana</li> </ul>	<p><b>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</b> mahlalosi</p> <p><b>Mosebetsi o boemong ba polelo:</b> polelo mararane</p> <p><b>Moelelo wa lentswe:</b> lentswe le leng bakeng sa polelo</p>

KEREITI YA 4 KOTARA YA 3				
BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
<b>BEKE 3-4</b>	<p><b>Ho mamela le ho buisana ka tema ya tlhahisoleseding</b> Tema ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesebetsi e lelekelang: ho akanya</li> <li>• Ho mamela le ho araba ka tshwanelo</li> <li>• Araba dipotso tsa molomo</li> <li>• E amahanye le tsa bophelo ba hao</li> </ul> <p><b>(Temakutlwisiso e mamelwang)</b></p>	<p><b>Ho bala tema ya tlhahisoleseding mohl. ka ditaba tsa phedisano</b> Tema ho tswa bukeng kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ho ho bala: lepa ka sehlooho le ka ditshwantsho</li> <li>• Sebedisa mawa a ho bala, mohl. okola, tlodisa mahlo</li> <li>• Bala mehlooding e mekgutshwanyane e ngotsweng</li> <li>• Fumana tlhahisoleseding mehlooding e fapaneng</li> <li>• Kgetha mehopollo e loketseng</li> <li>• Hlwaya dipheo tse fapaneng tsa tema</li> <li>• Hlwaya le ho buisana ka makgabane a bohlokwa a tema</li> </ul> <p><b>Ho ikgopotsa ka tema e badilweng ka boikemelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bapisa dibuka/ditema tse</li> </ul>	<p><b>Ho ngola diratswana tse hlahosang (diratswana tse 2)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kgetha dikahare tse loketseng sehlooho</li> <li>• Sebedisa sebopeho se loketseng e le foreime</li> <li>• Sebedisa sehlooho le dipolelo tse tshhehetsang ho bopa diratswana tse momahaneng (diratswana tse 2)</li> <li>• Etsa dithusathuto tsa pono bakeng sa nehelano</li> <li>• Sebedisa bukantswe ho sheba mopeleto le meeelo ya mantswa</li> </ul>	<p><b>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</b> makopanyi</p> <p><b>Mosebetsi o boemong ba polelo:</b> lekgathe lefetile letswelli lekgathe letlang letswelli</p> <p><b>Moelelo wa lentswe: mekgabisopuo:</b> ditshwantshiso, papiso</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puo:</b> ditlhaku tse kgolo le tse nyane, kgutlo, feelo</p>

**KEREITI YA 4 KOTARA YA 3**

<b>BOKGONI</b>	<b>HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)</b>	<b>HO BALA LE HO BOHA</b>	<b>HO NGOLA LE HO NEHELANA</b>	<b>DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO</b>
<b>BEKE 5-6</b>	<p><b>Ho mamela thothokiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mosebetsi e lelekelang: ho akanya</li> <li>• Ananela le ho arabela tshusumetsong ya modumo e tsosoloswang ke thothokiso</li> <li>• Buisana ka mohopolo wa sehlooho</li> <li>• E amahanye le bophelo ba hao</li> <li>• Qolla raeme le morethetho le ho bua ka tshusumetso ya tsona ho momamedi</li> <li>• Hlahisa maikutlo a tsosoloswang ke thothokiso</li> <li>• Hlwaya maikutlo a teng ka hare ho thothokiso</li> </ul> <p><b>(Temakutlwisiso e mamelwang)</b></p>	<p><b>Ho bala thothokiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ho ho bala: lepa ka sehlooho</li> <li>• Hlalosa le ho sekaseka maikutlo a tliswang ke tema</li> <li>• Qolla morethetho, poeletsamodumo le leetsisa le tshusumetso ya tsona</li> <li>• Qolla le ho hlalosa papiso le tshwantshiso</li> <li>• Sebedisa bukantswe ho lekola moelelo wa mantswe</li> </ul> <p><b>(Temakutlwisiso e balwang)</b></p>	<p><b>Ho ngola thothokiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kgetha dikahare tse loketseng</li> <li>• Sebedisa sebopeho se nepahetseng</li> <li>• Sebedisa puo ka boinahanelo le ka boiqapelo</li> <li>• Sebedisa poeletsamodumo, poeletsamodumo ya ditumammoho, poeletsamodumo ya didumannotsi</li> <li>• Sebedisa tlotlontswa e fapaneng</li> <li>• Sebedisa puo ya bonono, mohl. papiso, tshwantshiso, mothofatso</li> <li>• Sebedisa morethetho le raeme e loketseng</li> </ul> <p><b>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho lahlela mehopolo ka tshebediso ya dimmapa tsa monahano</li> <li>• Ho hlahisa mokgwaritso wa pele</li> <li>• Ho boelatsa mosebetsi</li> <li>• Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>• Ho ngola mokgwaritso wa ho qetela</li> <li>• Ho nehelana ka mosebetsi wa ho qetela o makgethe, o balehang</li> </ul> <p><b>Ho ngola thothokiso</b></p>	<p><b>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</b> makopanyi</p> <p><b>Mosebetsi o boemong ba polelo:</b> disetatemente (peho), dipolelonolo</p> <p><b>Moelelo wa lentswe:</b> poeletsamodumo, ditshwantshiso, papiso, mothofatso, morethetho, raeme</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puo:</b> tshebediso ya bukantswe, dikgutsufatso (kenyellelsa le ho reneketsa)</p>
<p><b>TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 6 MOSEBETSI WA MOLOMO [Matshwao kaofela 20]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puo e sa hlophiswang / e hlophisitsweng KAPA</li> </ul>				

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temakutlwisiso e mamelwang (E phethelwe nakong ya kotara) Listening Comprehension</li> </ul>				
KEREITI YA 4 KOTARA YA 3				
BOKGONI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
<b>BEKE 7-8</b>	<p>Ho mamela tshwantshiso ya seyalemoyeng, ya televisheneng kapa tema tse ngotsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mosebetsi e lelekelang: ho akanya ka sehlooho</li> <li>• Pheta tshwantshiso hape ka tlhahlamano</li> <li>• Fana ka mabitso a baphetwa ka nepo</li> <li>• Mamela dintlha tse ikgethileng</li> <li>• Sebedisa dikahare/dintlha ka nepo</li> <li>• Hlahisa mehopolole le maikutlo ka tema</li> <li>• Sebedisa sebopeho se nepahetseng sa puo</li> </ul> <p>(Temakutlwisiso e mamelwang)</p>	<p>Ho bala tshwantshiso</p> <p>Tema e tswang bukakgakollong kapa Faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ho ho bala: lepa ka sehlooho</li> <li>• Sebedisa mawa a ho bala</li> <li>• Buisana ka baphetwa, mohopolo wa sehlooho le tikoloho</li> <li>• Hlahisa maikutlo a tsosolloswang ke tema</li> <li>• Sebedisa bukantswe ho lekola moelelo wa mantswe</li> </ul> <p>(Temakutlwisiso e balwang)</p> <p>Ho ikgopotsa ka tema e badilweng ka boikemelo</p>	<p>Ho ngola puisano (dayaloko)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kgetha baphetwa ba loketseng</li> <li>• Sebedisa sebopeho se nepahetseng</li> <li>• Hlophisa puisano ka tlhahlamano</li> <li>• Sebedisa tlotlontswe e fapaneng</li> <li>• Sebedisa thutapuo, mopeleto, matshwao a puo mme o siya dikgeo tse loketseng</li> <li>• Ngola mantswe le meelelo ya ona bukantsweng ya hae</li> </ul> <p>Ho sebedisa tshebediso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola</li> <li>• Ho ngola mokgwaritso</li> <li>• Ho boelatsa mosebetsi</li> <li>• Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>• Ho hlaola diphoso, le</li> <li>• Ho nehelana</li> </ul> <p>(Ngola puisano)</p>	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe: mabitsokgoboka, maemedi a boiketsi, dikutu,</p> <p>Mosebetsi o boemong ba polelo: lehokedi la tumellano ya moetsi le ketso (lehokamoetsi)</p> <p>Mopeleto le matshwao a puo: kgutlo, feelo, kgutlwana, feelwana le letshwao la potso</p>
<p><b>TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 7</b></p> <p><b>HO ARABA DITEMA: TEKO [Matshwao kaofela: 40]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temakutlwisiso e balwang (ya dingolwa/eo e seng ya dingolwa) (Matshwao a 15)</li> <li>• Tema e bohawang (Matshwao a 10)</li> </ul>				

- Ho ngola kgutsufatso (Matshwao a 5)
- Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo Maemong (Matshwao a 10)

KEREITI YA 4 KOTARA YA 4

BOKGO NI	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
<p><b>BEKE 1-2</b></p>	<p><b>Ho mamela atikele ya lesedinyana/ makasine</b></p> <p>Tema ho tswa bukeng/faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesebetsi e lelekelang: ho lepa</li> <li>• Ho mamela bakeng sa dintlha tse ikgethileng</li> <li>• Ho qolla molaetsa wa sehlooho</li> <li>• Ho amanya le bophelo ba hao</li> <li>• Buisana ka mehopollo ya sehlooho le dintlha tse ikgethang</li> <li>• Buisana ke makgabane a bohlokwa a phedisano, boitshwaro le botjhaba temeng</li> </ul>	<p><b>Ho bala atikele ya koranta/ makasine e hlahisang maemo a phedisano</b></p> <p>Tema ho tswa bukeng/faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ho ho bala lepa ka sehlooho le ka ditshwantsho</li> <li>• Sebedisa mawa a ho bala</li> <li>• Akanya mabaka a diketsahalo paleng</li> <li>• Hlalosa sesosa le sephetho</li> <li>• Hlahisa maikutlo ka tema o tshhehetsa ka mabaka</li> <li>• Buisana ka makgabane paleng</li> <li>• Buisana ka kgetho ya mantswe le ditshwantsho</li> <li>• Elellwa sebopeho, tshebediso ya puo, sepheo le bamamedi paleng</li> <li>• Buisana ka tlotlontswe e ntjha ho tswa temeng eo o e badileng</li> <li>• Sebedisa bukantswe</li> </ul> <p><b>Ho ikgopotsa ka tema e badilweng ka boikemelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bapisa dibuka/ditema tse badilweng</li> </ul>	<p><b>Ho ngola atikele ya koranta/ makasine ka maemo a phedisano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebedisa dikahare tse loketseng bamamedi le sepheo sa tema</li> <li>• Sebedisa foreime</li> <li>• Sebedisa puo ka boinahanelo haholo tlotlontswe e fapaneng</li> <li>• Hokela dipolelo ka seratswana se momahaneng o sebedisa maemedi, makopanyi le matshwao a puo a nepahetseng</li> <li>• Hokela diratswana o sebedisa makopanyi le dipolelwana</li> <li>• Sebedisa thutapuo, mopeleto, matshwao a puo a loketseng</li> <li>• Sebedisa makgetha a fapaneng ntle le ho fetoha</li> <li>• Sebedisa bukantswe ho lekola mopeleto le moelelo wa mantswe</li> </ul> <p><b>Ho sebedisa tshebediso ya ho ngola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola</li> <li>• Ho ngola mokgwaritso</li> <li>• Ho boelatsa mesebetsi</li> <li>• Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>• Ho hlaola diphoso, le</li> <li>• Ho nehelana</li> </ul>	<p><b>Mesebetsi o boemong ba lentswe</b> : makopanyi, lethusi</p> <p><b>Mesebetsi o boemong ba polelo</b> : moetsi, moetsuwa, lehokedi, makgathe</p> <p><b>Moelelo wa lentswe</b> : mahlalosongwe, malatodi</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puo</b>: tshebediso ya bukantswe, tatelano ya mantswe, ho arola mantswe</p>
<p><b>BEKE 3-4</b></p>	<p><b>Ho mamela palekgutshwe</b></p> <p>Tema ho tswa bukeng/faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesebetsi e lelekelang: ho akanya</li> <li>• Mamela le ho amanya le bophelo ba hao</li> <li>• Hlwaya dintlha tse ikgethileng</li> <li>• Tsepama sehloohong</li> <li>• Hlwaya poloto, tikeloho le baphetwa</li> </ul>	<p><b>Ho bala palekgutshwe</b></p> <p>Tema ho tswa bukeng/faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ho ho bala: lepa ka sehlooho le ka ditshwantsho</li> <li>• Sebedisa mawa a ho bala: ho okola le ho tlovisa mahlo</li> <li>• Hlwaya le ho ntsha maikutlo ka poloto, tikeloho le baphetwa</li> <li>• Fana ka mabaka bakeng sa diketso tsa</li> </ul>	<p><b>Ho ngola lengolo la setswalle/tlatsa bukatsatsi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebedisa sebopeho se nepahetseng</li> <li>• Kgetha dikahare tse loketseng bakeng sa sehlooho</li> <li>• Sebedisa sehlooho le dipolelo tse tshhehetsang ho bopa diratswana tse momahaneng</li> <li>• Hokela diratswana o sebedisa makopanyi le dipolelwana</li> </ul>	<p><b>Mesebetsi o boemong ba lentswe</b> : mahlalosi a sebaka, makgathe, makopanyi, maemedi (tsepama dikarolong tse seng di entswe)</p> <p><b>Mesebetsi o boemong ba polelo</b> : polelwana bitso</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Araba dipotso tsa molomo tse itshetlehleng ka pale</li> <li>• Pheta pale hape</li> </ul> <p><b>Ho ba le seabo dipuisanong tsa sehlopha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fananang ka sebaka sa ho bua</li> <li>• Tsepamang sehloohong</li> <li>• Botsa dipotso tse loketseng</li> <li>• Tswelang pele ka dipuisano</li> <li>• Arabela mehopolong ya ba bang ka kelohlolo le tlhopho</li> <li>• Fana ka tlaleho e lekalekanang le ho aha</li> </ul>	<p>baphetwa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utlwisisa tlotlontswe</li> <li>• Hlwaya mohopolo wa sehlooho le dintlha tse o tshehatsang</li> <li>• Hlwaya makgabane a tema ebe le buisana ka ona</li> <li>• Buisana ka tlotlontswe e hlahang ka temeng</li> <li>• Sebedisa bukantswe</li> </ul> <p><b>Ho ikgopotsa ka tema e badilweng ka boikemelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pheta pale kapa mohopolo wa sehlooho ka dipolelo tse 3 ho isa ho tse 5</li> <li>• Hlahisa maikutlo ka ho arabela tema e Badilweng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebadisa tlotlontswe e fapaneng</li> <li>• Sebedisa thutapuo, mopeleto, matshwao a puo a loketseng le dibaka dipakeng tsa diratswana</li> <li>• Sebedisa bukantswe ho lekola mopeleto le moelelo wa mantswa</li> </ul> <p><b>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho lahlela mehopolong ka tshebediso ya mmapa wa monahano</li> <li>• Ho hlahisa mokgwaritso wa pele</li> <li>• Ho boeletsa mosebetsi</li> <li>• Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>• Ho ngola mokgwaitso wa ho qetela</li> <li>• Ho nehelana ka mosebetsi wa ho qetela o makgethe, o balehang</li> </ul>	<p><b>Mopeleto le matshwao a puo:</b> ditlhaku tse kgolo, kgutlo, feelwana, ho arola mantswa</p>
<b>BEKE 5-6</b>	<p><b>Ho mamela dipapatso</b></p> <p>Tema ho tswa bukeng/faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesebetsi e lelekelang: ho lepa</li> <li>• Hlalosa mme a buisana ka molaetsa ho kenyelletswa le makgabane temeng</li> <li>• Buisana ka sebopeho, tshebediso ya puo, sepheo le bamamedi temeng</li> </ul> <p><b>Ho ba le seabo dipuisanong tsa sehlopha</b></p> <p>ka diketsahalo tsa phedisano tse amanang le dipapatso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buisana ka makgabane a phedisano</li> <li>• Botsa dipotso tse loketseng ka ho sebedisa sebopeho sa dipotso se loketseng mohl. Mang, efe, eng, neng, jwang, hobaneng</li> </ul>	<p><b>Ho bala tema ya tlhahisoleseding, mohl. papatso</b></p> <p>Tema ho tswa bukeng/faeleng ya Titjhere ya Mehloodi (FTM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hlalosa le ho buisana ka molaetsa ho kenyelletswa le makgabane temeng</li> <li>• Buisana ka sebopeho, tshebediso ya puo, sepheo le bamamedi temeng</li> <li>• Buisana ka tshebediso ya puo ho kenyelletswa puo e susumetsang le ya maikutlo le tshebediso ya puo ka tsela e bolokehileng</li> <li>• Botsa dipotso tse tobileng, tse sekasekang o sebedisa dibopeho tse loketseng mohl. mang, efe, eng, neng, jwang, hobaneng</li> <li>• Hlwaya ebe le buisana ka diketsahalo tse tshehatsang lehlakore le le leng</li> <li>• Hlwaya le be le buisane ka maano a ditshwantsho a kang mmala, moralo, kgetho ya ditshwantsho, jj. Le ka moo di amang molaetsa o fetiswang</li> </ul>	<p><b>Ho ngola papatso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebedisa dikahare tse loketseng sepheo le bamamedi</li> <li>• Sebedisa ditshwantsho le meralo e loketseng sepheo</li> <li>• Sebedisa thutapuo le tlotlontswe tse loketseng</li> <li>• Sebedisa puo ka bokgeleke le bonono</li> <li>• Sebedisa bukantswe ho lekola mopeleto le moelelo ya mantswa, le nepahalo ya tshebediso ya ona</li> </ul> <p><b>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho lahlela mehopolong ka tshebediso ya mmapa wa monahano</li> <li>• Ho hlahisa mokgwaritso wa pele</li> <li>• Ho boeletsa mosebetsi</li> <li>• Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>• Ho ngola mokgwaitso wa ho qetela</li> <li>• Ho nehelana ka mosebetsi wa ho qetela o makgethe, o balehang</li> </ul>	<p><b>Mosebetsi boemong ba lentse:</b> makopanyi</p> <p><b>Mosebetsi boemong ba polelo:</b> makgethi, mahlalosi</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puo:</b> letshwao la makalo (!), dikgutlo (:), ditlhaku tse kgolo, dikgutlwana (:)</p>



		<p><b>Ho ikgopotsa ka tema e badilweng ka boikemelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hlahisa maikutlo ka ho arabela tema e Badilweng</li> </ul>		
--	--	---	--	--

	<p><b>TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 8: PAMPIRI YA 3 HO NGOLA [Matshwao Kaofela:30]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tema ya kgokahano (Matshwao a 10)</li> </ul> <p><b>LE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moqoqo: phetelo/tlhaloso (matshwao a 20) diratswana tse 3.</li> </ul>			
--	---	--	--	--

<b>BEKE 7-8</b>	<p><b>Ho mamela puisano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesebetsi e lelekelang: ho lepa</li> <li>• Mamela le ho e amanya le bophelo ba hao</li> <li>• Qolla dintlha tse ikgethileng</li> <li>• Tsepama sehloohong</li> </ul> <p><b>Ho ba le seabo dipuisanong tsa sehlopha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fananang ka sebaka sa ho bua</li> <li>• Tsepamang sehloohong</li> <li>• Botsa dipotso tse loketseng</li> <li>• Tswelang pele ka dipuisano</li> <li>• Arabela mehopolong ya ba bang ka kelohlolo le tlhomphe</li> <li>• Fana ka tlaleho e lekalekanang le ho aha</li> </ul>	<p><b>Ho bala tshwantshiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ho ho bala: lepa ka sehlooho le ka ditshwantsho</li> <li>• Sebedisa mawa a ho bala: ho okola le ho tlodisa mahlo</li> <li>• Hlwaya le ho ntsha maikutlo ka poloto</li> <li>• Fana ka mabaka bakeng sa diketso</li> <li>• Utlwisisa tlotlontswa</li> <li>• Hlwaya mohopolo wa sehlooho le dintlha tse o tshhehetsang</li> <li>• Hlwaya makgabane a tema ebe le buisana ka ona</li> <li>• Buisana ka tlotlontswa e hlahang ka temeng</li> <li>• Sebedisa bukantswe</li> </ul> <p><b>Ho ikgopotsa ka tema e badilweng ka boikemelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pheta pale kapa mohopolo wa sehlooho ka dipolelo tse 3 ho isa ho tse 5</li> <li>• Hlahisa maikutlo ka ho arabela tema e badilweng</li> </ul>	<p><b>Ho ngola setshwantsho sa seapadi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nahana ka semelo/sebopeho sa seapadi</li> <li>• Sebedisa mantswe a hlalosing ho bapisa dibapadi</li> <li>• Etsa moralo, mokgwaritso le ho lokisa sengolwa, tsepamiso e be ntlafatsong ya mopeleto, makgathe le ho hokahanya dipolelo diratswaneng tse momahaneng ka maelelo e hlakileng</li> <li>• Bontsha kutlwisiso ya tikoloho, poloto, baphetwa, kgohlhano le mookotaba</li> <li>• Tshebediso e nepahetseng ya makgathe</li> </ul> <p><b>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola</li> <li>• Ho ngola mekgwaritso</li> <li>• Ho boeletsa mosebetsi</li> <li>• Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</li> <li>• Ho hlaola diphoso</li> <li>• Ho nehelana ka mosebetsi o makgethe</li> </ul>	<p><b>Mosebetsi o boemong ba lentse</b> : maetsi</p> <p><b>Mosebetsi o boemong ba polelo</b>: polelo ya sehlooho, polelwana</p> <p><b>Moelelo wa lentse</b>: tshwantshiso, tshwantshwanyo/papiso, dikapolelo, maele</p>
<b>9-10</b>	<b>DIPAMPIRI TSA TLHAHLOBO YA MAFELO A SELEMO</b>			
<p><b>TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 9</b></p> <p><b>PAMPIRI YA 1</b></p> <p><b>MOSEBETSI WA MOLOMO: [Matshwao a 20]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puo e sa hlophiswang / e sa hlophiswang KAPA Ho mamela temakutlwisiso</li> </ul>		<p><b>TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 10</b></p> <p><b>PAMPIRI YA 2</b></p> <p><b>HO ARABA DITEMA: [Matshwao a 40]</b></p> <p><b>DIHORA TSE 2</b></p> <p>Potso 1</p>		

- E phethelwa nakong ya kotara

Mosebetsi wa 9 (Pampiri ya 1) e be mosebetsi wa molomo wa kotara ya 4 feela

- Tekokutlwisiso e balwang (ya dingolwa/eo e seng ya dingolwa) (Matshwao a 15)

Potso 2

- Tema e bohuwang (Matshwao a 10)

Potso 3

- Ho ngola kgutsufatso (Matshwao a 5)

Potso 4

- Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo Maemong (Matshwao a 10)

Di etswa nakong ya ditlhahlobo.